



Чурапчы улууңун ханыгама

ХАНЫАТ 1931 СҮЛ АЛТЫННЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

12+

Хоту Конорулту 75 салыгар

## ЭБЭЭЛЭР, ЭҢЭЭЛЭР СУОЛЛАРЫНАН...



Атырдах ыйын 4 -10 күнөрдөр Конорултуу 75 салын корсо В.С.Соловьев – Болот Ботур азьтаси Ханыны орго оскуолатын үорончычыларин «Ойцубү» (ed. Башкы) Чурапчы-Алдарас Босгож мариртуган спындын хаммын экспедициянда гарилини. Бу экспедициянын соругадын бастакылтынан, Конорултуу иштепин дынин-эрзүрүэ таңдады, конорултуу кыттышылаштарын, кинжал оңдукору, сизинчирик кылары корсундук, эбии митырыймал кордоюн, искендиин, унун сунуш байзни тургутан коруу.

Бу экспедиция «Маршрут Памяти» деги байрайык унус түбүмжүэ буюн. Коносындар палаткан лашыр форматинде таразынан. Байрайык унус мүүс устарга саудаммит. Баскын түбүмжүэ-муус устарга, ынан ызылар унус оскуолатын кориды, Конорултуу туунан сиршыны, конорултуу кыттышылаштарын кытта корсундук. Иккисүйнүүк – бэсийнтар оскуолатын бийлектийн бүрдүрүүтүнде унган таңда унан Ханынан холу барбыт 3 жаңаос сироринин салындын, конорултуу историйн үоротишэр, шамынчириктындарын оромчычылтар, көнөврүүлүр. Оттон бу түбүмжүэ – сәмийт унун экспедиция. Оңдор бу хаммынчырын 75 салын аяраа оттүүр хоту конорултуу барбыт эхкөздөнчөрөх хайлар бу унун айланы салын барбыттарын эттеригөн-ханаарынан бисилдер.

10 жылдарханалык экспедиция Толей, Мутудай, Чынчыла, Нураяна, Тогулду, Тумул, ышынтах, Тогхур унна Алдарас Босгож избийткөрүүлүр көрсүнүүсүнүн төрийдүйт, ошкоох шамынчириктер, музейлары кордурут. Сүрүнгөн, күткөн ортуулуш, 13-15 километр сире хамман, уонса ыраас хамынбыт 103 км буюн «Унун айнанын экспедициянан, төрөнчилгүүтүштүүлүү» – деги коноруу кыттышылаша Н.А. Федоров ашынынан атаран, сыйынбыт сирбөт шайы уттоо санаа эрэ артасында сирьттүү. Хас тийбүт сирбитеччир Толей оскуолатын дыркетир Аманжий Ивановна, Мутудай оскуолатын шайын төрөл дыркетир салбураччи, юштабар Елена Михайловна уонна Алдарас избийткөрүүлүр көрсүнүүсүнүн дөштүнчилер, чулган Сарылана Степановна Овончинникова да бербажаатынан избийт.

Мөнгө Ханынан терриорияттын түркүүлүктүүлүк санасынан, красавец Татьяна Ивановна Артемьева төрийн ишче сирьттүү Сындар избийткөрүт дынагаттарын, оскуолатын кыттары корсундуктар гравилярдын орторо сүрдөк төмөнхөөхөн, тонору улалтобойт. Бийнин коноруу алшархайын избийткөрүн хас бийдик избийткөрүн сирбитеччир, сороктор, одук зор отто, олох да билбөйттүр. Хомойоух инин, сыйынбыт избийткөрүн шайы конорултуу кыттышылаштара олох айылбайттар. Угустэрэ ынчынан сыйтар буюн, сагдан коруббитобит. Сындарыт билгелүү тухары, арый эрэ, сагтар 5 салын аяраа оттүүр төрийнчилгүүтүүтүү болоттар, деги санасы измисинан ышынбыт.

Тогхур 92 салында Вернер Петровна Захаржевы корсон олус түрүбүт. Хол күрдүк сапаллаш-чыгылдаш кырдаас олохко дылдуруулан оңзору олус сокторю. Кини избийткөрүн көзөнин бинр тышынан айнитобит. Бийнин да аяран үрүүр оңзор, эттээ сындар ылтык кырдааска унун

үйнен, дорубашын бөвдөл архызылыбыт. Ошук кырдаасы Нураяна да корустубут. 96 салын Акунин Евгения Нерчинская сыйынты башарынтар олуша хотоборушилес тарлан корсуга. Тото-хана аялан баран Акунин Евгениинин про-хоро көлөгүйт. Сизд оңдор – Дыбыш оскуолатын түбүн үоротиштүү Алия Понча уонна Дьюскусайга «Айын кынчын бастыг үоротиштүү Алаат Федоров эблэрин көнсөннүүнчүүнөн көрүнгөн бирдигүүр.

Ундо этэн шарбытлым күрдүк, бийнин экспедициябытын Мөнгө Ханынан архызылыбыт Татьяна Ивановна Чынчылыгы Дыбыш оскуолатын «Илгү» избийткөрүн сирьттүнчилер, оңзору кыттары коруунчылар. Аан шайынтан арчылаш, Чаянчылыгын сириндүү корустубут башарынчылар түркүүлүктүүт памынчылыкка миягин оғорон, айылдын экспедициябыт избийткөрүн түтүп аши уоту аялан айыл тутташылар.

Бийн күмүт сүрдөк ынчын графикада бүсүүт. Бу күн Тумулга 2 чаштац, Тогулду 4 чаштац уонна Балыктаххана күнүн 7 чаштац корсундуктар төрөнчилер. Тийбүт сирбитеччир шайынан айах тутац, сүрдөк истилгүүт корустулар. Тогулду 4 бийртүү үөрэммит оңзорум – бийрт-көстөр предприниматель, «Үүтү» кафе ханаинин И.И. Борисов бийнини хафстагар боско аяна, бийнин дылдигүү корсундук төрийдүү «Тогулду» ТХПК дыркетир И.И. Максимов ыраас уонна хаччылыда. Итиги байдалын күнчүр турназар, уу тыны болупруд буюн. Тумулга Алексей Иванович Пономарев: «Бийнин бийрт-көстөрдүнчилер Агафы Семеновна Птицына Чурапчы конорултуу сыйынчын, избийткөрүн түүлүммүт кийн оруултук үзүн төрийнчилгүүнээ кийн туттазыбыт. Энгизи избийткөрүн бийбите буюнтар, хайлан да хайлан корсундук эбиг» – деги. Тогулду Коноруу кыттышылаши А.Ф. Слепцова Мутудай избийткөрүн Торкай избийткөрүн түүнчилер Эдигзинэ Сындах

избийткөрүн көбүнгөн тийбүткөрүн көнсөн. Коноруу кыттышылаштарын обондо, сизендер ахтын огордуулар. Тогулдуу, Тумулга гөвөнчүнүнчилер, мемориалдарын сирьттүнчилер.

Балыктаххана избийткөрүн корсундуктарын башайын хойтаса тийбүткөрүн көнсөн. Коноруу кыттышылаштарын обондо, сизендер ахтын огордуулар. Тогулдуу, Тумулга гөвөнчүнүнчилер, мемориалдарын сирьттүнчилер.

Балыктаххана избийткөрүн корсундуктарын башайын хойтаса тийбүткөрүн көнсөн. Коноруу кыттышылаштарын обондо, сизендер ахтын огордуулар. Тогулдуу, Тумулга гөвөнчүнүнчилер, мемориалдарын сирьттүнчилер.

Салынчыларын ханынан 2-с строк.

### Выставка – ярмарка

## Приглашаем в Х межрегиональной выставке-ярмарке «Печатный двор Якутии – 2017»

графического дела.

На выставке будут представлены новинки книжной и печатной продукции. В программе выставки: презентации книго-альбома «Вельможные ювелирные украшения Якутии», исторического альбома «Пути великих свершений». Постоянного представительства РС(Я) по Дальневосточному федеральному округу, энциклопедии «Животные Якутии», приуроченной к Году экологии в Российской Федерации; презентации изданий, выпущенных районными редакциями газет, а также состоится «окружной стол» с обсуждением вопроса исполнения Закона РС(Я) «Об обязательном экземпляре». В рамках выставки-ярмарки пройдет фотовыставка «Живое слово» с участием руководителей органов исполнительной власти

РС(Я) и республиканских СМИ, прозака книг, газет и журналов, встречи авторов книг с читателями, которые смогут познакомиться с автографами из первых рук. На выставке также будет представлена познавательно-развлекательная программа для детей, проработка детской и учебной литературы. Официальная церемония открытия Х межрегиональной выставки - ярмарки «Печатный двор Якутии - 2017» состоится 25 августа 2017 года в 11 часов на площади Ленина.

Приглашаем всех, кто любит писать Книгу и Чистые, 25 и 26 августа на площадь Ленина на выставку – ярмарку «Печатный двор Якутии - 2017»!

Оргкомиссия.



С 25 по 26 августа 2017 года в Якутске пройдет X межрегиональная выставка-ярмарка «Печатный двор Якутии - 2017», приуроченная к 385-летию вхождения Якутии в состав Российской Федерации. Здесь соберутся представители республиканских и российских издательств, которые представляют художественную, детскую, образовательную, научно-популярную, историческую и спортивно-записческую литературу. Впервые выставка-ярмарка «Печатный двор Якутии» пройдет под открытым небом, на главной площади города Якутска – площади Ленина, где будет представлено самое интересное, значимое, актуальное в отрасли книгоиздания и издательско-полиграфии.





# Уйтукынаның – барысынан

"Чурапчы" ТХПК "Санга олох" ханыңа оса ыйға бирирдэ тахсар анал сыйындарынтыя

Nº 8 (64)

2017 сүл  
Атырдах  
ыйын  
24 күнэ  
чөпниэр  
№ 91 (11401)

## **ҮҮТҮ СӨБОТУОПКАЛААНЫН 7 ҮЙДААХ ТҮМҮГЭ**



## „ЛЭЭГИ КУБОГА“ АТ СҮҮРДҮҮТҮГЭР

Фросуппүбүлуктун тыа хайтайыстыбатыгар утгуулсж үзүүнгэ Иван Емельянов биринингэр булаа. Кини Амма улууңугар ат спортуун федерациянын санайа сыйынбыг, бу улууска ат спортууда сайшарылтар улахан угуулчж кини эбиг. Бул дистанцияда бирине уонсай сумматага 300 тың, солж түрүүрүүлүннүү. Барыга 9 ат сүүрөр сүшүү таңыста. Сүүрдүү саңалышындыттаа, алтар болоюунин сырыгтылар. Балардын таңсынга Читта ата Эйр Дэкт урутгатаа ушинчи ишний баярбоксуз, бизтэги бастакыншат булаа. Бийниң улуустулут дьюно Глория Билоз дызын аныкыттар зоромминшат эзре, бизтэкис 8-с яшөн улаханынк хомотто. Бу сүүрүүт июни ал ветеринартый коруунцэн куркадзининг кишишрилибогажээрээ таңгайыны мөлтотто эзре, маңызыттарбыг сүүрүүкээр бастаабынга соңуучу булаа.

Иккис сүүрүүгд Амма узувуну ат спортууга федерациянын (салайынчы бу улус ТХПК-тан барабышманынтын председателэй Айсен Старостин) биринчиңээр мэтишнанын Диистанция 1600 м, бирене уонсай суммата—200 тый. солж. Машин З-сааслагынтар инэри сыйынтар, Амма эрзитору 4 ат сүүрүүлөр. Бастакынц Саха сиринтэй иккис старын мибын Варандо күшэ. Иккис—Стимул, улус—Эхнайр.

2000 м дистанцияда бастаубынок 3 убаша, ишкисү 2 убаша, үнүсүк 1 убаша биринсү туроруултунна. 4 спасирылар дириң биңдер сүүрдүлөр. Барыта 10 сүүрүк кылтыны. Биринсү уонсай сууматта—300 тыңсанк. Олохюччу—Амма узуруннаг спортулугар фелерацияята. Марина Анива Болсейн диси Yoko Булүү биңээ кылахтаактык бастаан, үнүсүк эмээ бу үнүс Күл Джек биңээ көзин, сүүрүккөр бағылымлара табышылыбытып корпоратуда. Иккегинин Амма узуруннаг Эдимон исилд.

„Дыңгогой үрүндү“ („Национальное достояние“) дисиң бортсөй зааттах биринсү ишни сүүрдүүгү 7 аг кылтыны



Финнитирип көпшіл бініңгі ашылт иншаки күндер, шылаада  
бистегі булар. Байтап үнүс күзін, Чураны сүрүккіро бу  
шесташының пән тәсілдемен- ханшықасын көпкорушор.

Саямай күүтүүлөө, „Люси кубогар“ 2400 м сүүрүүүттүн улуустар зөөлөр аттарын киңегүруннэр. Үолдук Бүрүүүттүн Бельгия, Корибдан Бой, Намтай ىзинчи иккى сүүрүүттүн кубок ханаалыны Жөнөсөн Стил, Мэйж-Ханынчыстан 2013, 2014-с. кубок ханаалыны Райнен Дэй, Амматгапан Рокен Алекс, Фру Эшли, Чигаттан Илья Муромец, Чураачылыгын быйылдын сүүрүүүлөр көйгөйчүүлүктөр зөөлөр Аният Мэйн Конн уопина, Санта Лисони киридишор. Айттар шүсү чүнүтбэйлийн спартынашар. Дистанция антварыгар дистанция бары сомондоноң сыйлашылар. Бары хардыш-гаары ининкинчилүүннэр— Хөсөн Стил, онгон Илья Муромец, Рокен Алекс, Бийнчи Мэйн Конн чыгыттын дистанция уулкан антварыгар ташибийт ишкиси тасхар. Шалдаачылдар бары миңстажириттэн турантар жайыны болу. Финнинггирир көнөөжү Корибдан Бой изинчи тасхар, изинчи көнүпкүн Мэйн Конн; Санта Лисони, Оник Фру Эшли эмискүз эбзүн финнинкү иккиси тасхар. Онгон кубок Үолдук Бүрүүүттүн барар, баастаабынка—800 мың. солт, иккисүзү—600 мың. солт, үчүсүз—400 мың. солт, тортуусу—200 мың. солт, биринч туттарылар.

Кирил библиотекинээз албж биринстэр олоннануулар Улахан биринстэрн-УАЗ бириний Амматган, „Сингай” тараахтры Ухын Бүлүүтэй, квадроцикли Амматган ломааншай кинотеатры Амматган, хожижмынты Амматган телевизоры Мэнд-Хингалистин дэлхийн библиотектэй болжалар.



ылда. Дистанция—3200 м, биринсүүсүнүү сүммата—1000000 солтук. Бары даңдыны эзил-эгизги кордогоруулуктар оросчуккүйүүк бастыры сууреккөрө кылышыннадар. Гөлден Граф (Уоттс Булүү), Крок (Мэнз-Ханталас) жетеритардарынан суудуккүйүүк күндерекчилибэттөөр. Кылтакчыларганды Флоренция Суда (Мэнз-Ханталас) 11 спартака, ондой 9-на бастакы, Синьорина (Мэнз-Ханталас) 16 спартака, ондой 8-на бастакы, Архангел (Уоттс Булүү) 10 спартака, 1 бастакы, 5 биримшүзүк мисстүү, Миссан (Мэнз-Ханталас) 7 спартака, ондой 3 бастакы, Байтал (Чурагчы) 17 спартака, ондой 3 бастакы, Тускул (Чурагчы) 27 спартака, ондой 14 бастакы. Алтынча 13 спартака, ондой 2 бастакы. Онон ким бастырыра улакад мөккүүргө түрбуга. Флоренция Суда зөвлөр Тускул шынында болуп. Миссан, Синьорина, Архангел, Байтал, Чурагчы, Миссан, Тускул.

Ат сүүрөр суюн ариахха ылшарын, сорох сиринги балдааанынан, чалбаңынан коро сыйтар. Олон биримдүү корнуруутгүй, бишиң турар, мөлтөх буосна. Унаты коногорот бастак истиг-аттарат балдааанынга саба сүүрөн кызян ситтеги шашар. Дю, иттингүй сүүрдүзоччи кылаана, таба сиринди атын кийизриндүй байнаарер оруугуны эмэг байнылаач. Од эрээдээ зри барышырыг биир усулубуйнаца ким кынгасах, бийгүйнээж кынайбыга саарбахтамгийг.

Башкортостан. Альбом СПЕЦИОВ

